

# Beogradsko Novine

Br. 75.

BEograd, nedjelja 18. marta 1917.

Izazl: dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

## Pojedini brojevi:

U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od o. i kr. četv po cijeni od . . . . .	8 kolona
U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od . . . . .	10 kolona
Izvan ovog područja po cijeni od . . . . .	12 kolona
Oglas po cijeniku.	

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 63.  
Uprava i primanje preplate Toplički venac broj 21. Telefon broj 25.  
Primanje ogresa Kneza Mihaila ul. broj 38.

## Mjesečna pretplata:

U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od o. i kr. četv za tojnu i etapnu poštu . . . . .	K 2-
U Beogradu sa dostavom u kuću . . . . .	K 2-
U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji . . . . .	K 2-
U ostalim krajevima Austro-Ugarske monarhije . . . . .	K 4-50
U inozemstvu . . . . .	K 4-50

## Ratni Izvještaji.

### Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 17. marta.

#### Istočno bojište:

Sjeverno od oitozskog klana, zapadno od Solotwina i jugozapadno od Stanisawa odbijene su ruske navale. U Šumskim Karpatima usječna izvidnička odjeljenja sjeverno od Dnestr-a. Kod znatne studeni neznatna borba djetatuš.

#### Talijansko bojište:

Na Costa belli ponovno su osvojile naše čete onaj položaj, koji smo izgubili 4. marta, te kraj toga zarobile tri časnika i 34 alpina, a zaplijenile 2 mačinske puške.

#### Jugoistočno bojište:

Iz Albanije nema se ništa javiti.

Zamjenik glavnara generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

## Wilsonova ratobornost.

U wallstreetskim krugovima različno je mišljenje o Wilsonu, tako da je nastala već jedna rugalica, kojom se medju američkim političarima od zatajila tvrdi, da je Wilson izvrstan istričar, — šta svakako mogu da ustvrdi s am političar, — dok se u „učenom svijetu Unije“ (kako to ondje zovu) vidi, da je on — odličan političar. U jednom će svil ipak biti istoga mišljenja, tj. da je on vrlo revan zastupnik anglofiličkih interesa te da je spremjan Englezima za volju što no riječ skočiti u vodu i u vatru, upravo kao da je Washingtonski kabinet tek jedna eksplotacija britiske vlade, a Sjevero-Američka Unija tek jedna kolonija engleske krunovine. Bilo kako mu drago, mi ne nalazimo za shodno, da se umiješamo u ta razna prijeporna naziranja. Mi smo i onako smatrali Wilsona i one američke vlastodršce, koji iza njega stoe, već od početka svjetskoga rata našim protivnicima i što su se brže redjali pobijenosni dogadjaju u našu korist, to smo prije očekivali prijelom sa Sjedinjenim Državama.

No nama se čini, da je Wilson kao član glasovite firme John Bull & Comp., svojoj tvrtci baš u ovim zadnjim mjesecima, — kad je ona zlobno odbila po nama ponudjenu leftinu nagodbu u jednoj za nju bezizglednoj trgovackoj spekulaciji, na što smo joj mi kao odgovor zatvorili morske puteve, — iskazao usluge, koje bi se mogle najbolje označiti izrazom „medvedja usluga“.

## Podlistak.

D. Nendrov (Sofija):

### General.

Napokon se general našao pred neprijateljskim gradom. Raspršeni i poraženi neprijatelj tražio je u sramotnom bijegu spas i ostavio grad u rukama čeličnoga pobjednika.

General, okružen svojim stožerom i jačeći svog vatreng dorata, baci pogled na krovove, koji su se kupali u zlatu sunčanoga svjetla. Činilo se, kao da mu još uvijek nije nestalo iz duše nemira, što ga je proživo za trajanja odlučne bitke. Ozbiljan, čvrsto stisnutih usana i njem, činio se veoma udalen od radosti svojih časnika.

Svi su se zadivili. Sto? Zar general nije nimalo dirmuo njegov uspjeh. Nije li se radovo, što je oslobodio svoj rodni grad. Niko nije mogao na pocnici, od oluja i nepogoda otvrdnulom njegovom licu čitati, što mu se žbiva u duši?

Bez riječi gledao je pred sebe. Tanana, sunce protkana magla ovijala je zlačnom koprenom grad, koji je nakon pet stotina godina prvi put osjetio živ dašak slobode.

General je dotle, nijem i ozbiljan, segnuo daleko u svoje uspomene. Pomicio je na svoju roditeljsku kuću i dušom mu ovlađujuća nježne i raznolike misli, tako da nije bio na čistu, da li mu se licem kliži suze, ili mu se pak grudima ptima radosni kliči.

## Protivurječja o dogadjajima u Rusiji. — Opasna engleska igra. — Mogućnost protivrevolucije.

Ponašanje g. Woodrova Wilsona u ovom kritičnom trenutku i suviše podsjeća na izvjesne dame koje se, — prvi vremenu trudu, da prema spolja izgledaju časne i dobro vaspitane, — za čas pretvaraju u kriještave ženitine, čim im nešto ne bi bilo po volji. Tako je i Wilson, pošto se besmrtno obrukao u svojoj diplomatskoj vještini, potpuno bacio masku, tako da je iz „blageglajoljivog“ pacifiste i „spasioca“ čovječanstva postao militarista, koji bi htio da vodi rat radi njega samog — samo kad bi mogao.

Wilson je pristupio prekidu diplomatskih odnosa sa Njemačkom u sigurnom očekivanju, da će njegovo držanje prema Njemačkoj i njegove fraze djelovati kao magnet na sve ostale neutralce, tako da bi se ovi svi bez razlike odvukli u sporazumnim logor, te tako uništio središnje vlasti. Tako je isto očekivao Wilson, da će se Njemačka i Austro-Ugarska zbog toga silno ustrašiti i odmah popustiti, kako se na taj način Mr. Wilson ne bi dvostruko obrukao: prvo kao profesor pacifizma, koji bez potrebe objavljuje rat, a drugo kao pseco bez zubi, jer u stvari Sjedinjenje Države ne htiju zubi, kojima bi mogli opasne za Evropu. Neutralci, koji su svojim očima vidjeli kako je bezdušni engleski materializam do sada otjerao na klanicu već četiri male države, svi su bez razlike „dal korpu“ Wilsonu na njegovu ljubaznu ponudu; oni nijesu htjeli ni da čuju za to, da zarad Wilsona budu uprpašćeni. To je silno uzbudilo g. predsjednika, pa se on pravio, kao da od svojih sudionika Amerikanaca, koji su se do sada razumjevali samo u borbi za dolare, može načiniti bezbrojne bataljune boraca sa oružjem, a od Sjedinjenih Država vojničku veliku silu, pred kojom bi središnje vlasti državči položile oružje. No ma da se čovjek od Wilsonove diplomatske neumješnosti može mnogo čenući nadati, ipak niko valja ne će vjerovati, da on nema toliko razumjevanja stvarnoga položaja, da bi mogao vjerovati, kako bi bilo moguće prebaciti jedan jedini korpus vojske preko Okeana, a da polovina tih vojnika ne ode na morsko dno kao hrana ajkulama. Svakako je on računao s tim, da će središnje vlasti poslije prekida diplomatskih odnosa ili potpuno

zbunjeno očekivati svoju dalju sudbinu ili da će one izazvati kakav incident, kao na primjer potapanje kakvoga namjerno u zabranjenu zonu poslog američkog broda sa nekolicirom građana Sjedinjenih Država željnih senzacija, pa da poslije g. Wilson ope može da trubi u svijet, kako su središnje vlasti varvarske i nekulture.

Ljuto se prevario g. Wilson, kad je vjerovao, da će središnje vlasti odmah po objavi prekida diplomatskih odnosa sa Njemačkom državči od straha prekinuti tek objavljeni pooštreni podmornički rat, pa da on tako dobije vremena za ratne pripreme. Središnje vlasti ne samo da su pomele sve račune sporazuma, već su to učinile i američkom predsjedniku i američkim proizvodjačima vojne opreme, pod čijim je on uticajem. Ta šta će sada da učine krunski proizvodjači čelika i ostala postrojenja, koja su tek u toku rata s obzirom na povoljnu konjunkturu pretvorena u fabrike ratnog materijala, pri čemu je uložen grdan novac, koji se tek postepeno isplaćuje? Tako je Wilson morao izabrati kao pravi Amerikanac jedan pravi američki izlaz: trgovinu! Htjeli ne htjeli, oni i dalje moraju proizvoditi taj materijal, pa, pošto ga sporazum ne može više kupovati i prevoziti zbog podmorničkog rata, Sjedinjenim Državama ne ostaje ništa drugo nego da same kupuju te proizvode. Tako Sjedinjene Države moraju platiti „ceh“ za bruku što je g. Wilson pretrpio kao „senzal“ trgovачke kuće John Bull & Comp., a militarisanje širene mješavine naroda u Sjedinjenim Državama na kraju kraljeva će se isčauriti kao pravi američki „bluff“.

### Englesko veselje.

Vrlo je značajno, da su prve pouzdane vesti o uspjehu ruske revolucije i o abdikaciji cara Nikole stigle do nas preko engleskog donjeg doma. Bonar Law, državni tajnik spoljnih poslova u Londonu o dogadjaju je u Petrogradu najbolje od svih informiran, te nije ni okljevao, da o tom smješta izvesti donji dom. Učinio je to uzdignutim glasom, kojim se hoće da objavi vesela vijest, te je označio rusku revoluciju pravim spasom za Englesku, budući da ona nije bila uperena protiv vlasti zbog to-

Pukovnik mu nešto odgovori ali general nije čuo. Njegov je pažnju svratilo na sebe nebrojeno mnoštvo, koje mu je iz grada dolazio u susret. Kad je svijet ugledao vojnike, udario je u gromko, zaglušno klanjanje.

I najposljije je general kao u snu vidi, kako na njega pada cvijeće, kako mu se donose i bacaju vijenci, kako sjedoksi stari rasprostiru pred njim po putu svoje haljine. Oduševljeno klanjanje orilo se sa sviju stranu, slavljen i dikom titrao je zrak, a general se lagano micao naprijed, između dva duga reda ljudi, kojima je posve ovladala radost i oduševljenje.

Debele grede učvršćuju staru verandu pred drevnom kućom. Poput cijele verande okrenuti su svježim cvijećem i zelenilom svi zidovi kuće, prozori, stubište, sve, kuda pogled dopire. Dvoriste je lijepo očišćeno, okičeno, a na kućnim vratima viju se dvije velike bugarske zastave.

Gradjanstvo je odabralo generalu za glavni stan njegovu nekadašnju roditeljsku kuću. Neka se opet nadje medju svoje srodnice, od kojih je još kao mladić bio otišao. No general je to i bez njihove pomoći osjećao. Njegove vlažne oči i od ubudjenja drhtave ruke izražavale su sve, što tvrda duša vojnika ne bi mogla očitati.

Za generala i za njegov stožer bio je na verandi prostir stol.

„Vi ne jedete ništa, gospodine generali“, reči pukovnik, koji mu je sjedio s desne strane, pokazavši mu tanjur, pun topla jela.

ga, što ona dalje vodi rat, nego mnogo više za to, što je a vlasti vodila rat manje uspješno i smanje energije, nego li je očekivao ruski narod. Vrijeme će pokazati, da li će Bonar Law imati pravo i da li je petrogradska maza Jurišala na skladisti živežnih namirnica i fabrike hleba za to, da primora vlasti na energično vodjenje rata.

Danas je već jasno, da su gospodari dume, koji su svrgnuli sa prijestola cara i pozavatari ministri, Englesko s tim učinili veliku uslugu. Bonar Law osjeća ruski prevrat kao neko oslobodjene; morale su ga dakle u istini moriti teške brije. A tako je bilo. U konzervativnim ruskim krugovima zahvalato je u posljednje vrijeme sve više i više korijena osvjeđenje, da je Rusija samo engleski skutonosa, tako te su već u ovim konzervativnim krugovima ponišljali na to, kako bi se riješili ovog nedostojnog i nepoželjnog rostva. Engleski je poslanik u Petrogradu, Sir George Buchanan, podržavao s radikalnim strankama duže najintimnije veze, pa se svakako ima njegovog utjecaja zahvaliti, što je došlo do ove revolucije, te što je ona tako brižno pripremljena i organizovana.

Uspjehu je revolucije međutim pripomogla i slabost cara Nikole II. Kraj otpora jakih vladalaca nije još nikada mogla jedna revolucija da dodje do svoga cilja. Zbog ove činjenice ne će se veseljiti, koje Bonar Law nije mogao da sakrije, u Engleskoj priključiti bar jedan čovjek: kralj Georg, bratić zbačenoga cara. On je svom bratiću ne samo sličio što se tiče crila, nego mu služi i u svojoj nemocnosti, osudjen da bez ikakvog utjecaja bude prosti oružje drugih. On mora da promatra, kako vikači donjega doma se prikazuju zastupnicima naroda, koji se robožauzimaju samo za njegovo dobro, dok su mu u stvari najveći neprijatelji, — a da ništa ne može protiv tog da učini. Kralj Velike Britanije može da s grozom u sudbinu svoga bratice u Petrogradu vidi i svoju sudbinu, koja bi se ispunila onim časom čim bi mu se prohtjelo, da se kao vladar po božjoj milosti zauzme za prave interese svoga naroda.

Ruski narod, komu su se na ledja popeli vikači dume do vrška svoje moći, ljuto se vara, ako drži, da će mu sad nadoći bolja vremena. Nestaši životnih namirnica u Rusiji ne će moći da odstrani ni nova revolucionarna vlast, a korupciju, koja je dosad vlastala, izvršavat će sad u podjednakoj mjeri drugi. U mjestu Petra doći će Pavle! Isto kao i ranije i sada će se stotine hiljada ruskih muževa tjerati naprijed u boj s puškama u sverazornu vatru središnjih vlasti, a nova će revolu-

on na mriju smiješkom, „Jedem više nego ikada. Danas mi duša mnogo više teži za hranom, pa neka i ona utira glad“.

Sad je ta gladna duša osjećala zrak, koji je prije pedeset godina uđisala. Odmah napokon dolaska u ovu kuću, požurio se general, da pretraži sve kutice. Pošao je iz sobe u sobu i burna je srca primjetio, kako pomalo nestaje koprene s njegovim sjećanjima i kako se poput sablasti uskomešalo oblaće prošlosti, ganjavajući pred sobom mnogogodišnju sanju. Ovdje su ormarji, ondje šlike, posve su već počrnelje, ovdje prozoreći, odakle se otvara, rukid u vrt susjeda Muslima, gdje su se kočile prekrasne voćke, ondje napokon ognjište, gdje je njegov djed uveče grijao noge i propovijedao strašne priče o vucima i medvjedima. Svakli kutić bio mu je tako poznat, kao da je do jučer bio ovdje. U njegovoj je mašti oživio cijeli niz događaja i nabrzo se vidio kao nago dijetje u modroj vodi jezera s malim svojim vršnjacima, onda pak u vinogradu, na vršku trešnje, zatim gdje tumara šumama, kupi grane za oružje sebi i svojim vršnjacima i pjeva pjesmu o sedmorici hajduka.

Dok je tako posve utonuo u sjećanje, nije opazio, da se pred kućnim vratima porodila prepirkla. „Pustite me k njemu, to je moj Komjen! Moj malo Komjen, razumite li? Ni jesam li ja ona, koja sam se s njim igrala, te ga i odgojila? Zar ga ne smijem vidjeti? Ja sam mu bila drugom majkom!“

Dvoriste se protura malo, zgrbijena starica pogleda prema časnici na verandi, rasiši ruke i požuri se uz stepenice.

„Kako vidi, druže“ — odvratila mu je s mriju smiješkom, „Da gospodine generale, veoma li ponovi pukovnik.“

lucionarna vlasta — kako to Bonar Law od nje očekuje — ovaj rat po mogućtvu voditi još bezobzirnije, nego što ga je vodila stara vlast. Ona će se držati onih uputa, koja je revolucionarni konvenat iz

**Državni udar naprednjačkog bloka.**  
Naročiti brojov „Beogradske Novine“

Kopenhagen, 17. marta.

Ovdašnji zvanični ruski krugovi obrazuju svakome pažnju na to, da prevrat nije potekao iz samog naroda, nego da ga je pripremio naprednjački blok dumne, vjerovatno s toga, što se u tim krugovima steklo uvjerenje, da je primarni ministar unutrašnjih poslova Protopopov htio samo da ostvari svoj smjer, da se nametne za neograničenog diktatora. Time bi nestalo i posljednje nade o uređenju narodne ishrane i izvodjenju reforma po želji dumne.

Izgleda da su duma i državni savjet zajednički učinili sudobosni korak, kome se pridružio, kako izgleda, i savez plemstva.

Vjerovatno će sad car, čija je ličnost i prevratnicima sveta, pod pritiskom prilika priznati novo ministarstvo, koje je obrazovano na parlamentarnoj osnovi i, po mišljenju dumne, uživa povjerenje naroda. Ali nije isključeno, da tada vlast poslije nekoliko dana može ponovo zauzeti svoje mjesto i svojom silom sprječiti dalji rad dumne. Svakoga je jedinoizvjesno, da Rusija ide u susret teškoj neizvjesnoj budućnosti.

**Veliki knez Nikola Nikolajević u Petrogradu.**

Kb. Budimpešta, 17. marta.

**Veliki knez Nikola Nikolajević stigao je u Petrograd.** Cara očekuju u Carskom Selu, kamo kreće više toničnih pukova.

Protopopov ubijen.

Potvrđenje vijesti.

Kb. Petrograd, 17. marta.

Potvrđuje se vijest, da je ministar unutrašnjih poslova ubijen.

Miljkovićeva izjava.

Naročiti brojov „Beogradske Novine“

Stockholm, 17. marta.

Miljkov je primio zastupnike Reutera, Havasa, Associated Press i Times-a i izjavio im: Novoj je vlasti svrha, da ponovo ustanovi moć Rusije, kako bi mogla izvojivati potpunu pobedu. Posljednjih je dana cijela zemlja obratila svoju pažnju dumni, koja je postigla ogromnu moralnu moć. Sad ona ima i materijalnu moć, jer joj se pridružila vojska. Svakoga časa stižu nove vijesti o širenju narodnog pokreta. Nova vlast bezuslovno ostaje pri tome, da će car sa svim određenim prijestolima i da veliki knez Mihajlo Aleksandrović bude regent. Tu smo odluku donijeli, i od nje nećemo odustati. Car se, prema najnovijim vijestima, nalazi u Bskovu, ali nije istina, da je uapšen. Carica da se nalazi u potpuno sigurnosti u Carskom Selu.

**Galijić počinio samoubojstvo.** — **Carica ranjena?**

Naročiti brojov „Beogradske Novine“

Budimpešta, 17. marta.

Az Es t' javlja iz Stockholm-a, da se knez Galijić ubio, a carica da je ranjena. Potvrda ove vijesti još nije stigla.

Narodna skupština na osnovi opštег izbornog prava.

Kb. Petrograd, 17. marta.

Reuterov ured javlja: Radnički predstavnici u Izvršnom odboru dumne postigli su sporazum, da se sazove jedna kosntituirajuća skupština, koja bi se izabrala na osnovi opštег izbornog prava.

Ratno stanje u newskom kotaru.

Naročiti brojov „Beogradske Novine“

Karlsruhe, 17. marta.

Kako „Messaggero“ javlja, u cijelom newskom kotaru proglašeno je pootstreno ratno stanje.

Kasnja je noć. Sućelice ognjišta sjedi na niskom tronušu visoka generalova spodoba. Oko njega je polumrak, mala noćna svjetiljka na prozoru ispunja sobu slabim svjetlom, koje se bojažljivo igra na stjenama, kao da se misli utrmati. U ognjištu gore posljednje cjevanice.

Ozvao se već i prvi pjetanj zov, na brzo će doći i drugi... A noć je tako mirna, tako lijepa, tako blaga...

U sobama spavaju časnici, umorni od prepačenih napora, spavaju tvrdi i slatko, prvi put nakon dva mjeseca u mekom krevetu. Samo general neće da spava. Ne, ono što je sada doživio, to ne smije prespavati, jer sutra, možda već sutra zvat će ga opet dužnost na nova djela, sutra će se već njegova duša morati osloboditi osjećaju mirna gradjanina.

Sjedeći na tronušu, gleda u žar ognjišta i sluša kucanje staroga sata na stjeni.

Tik-tak, tik-tak... pripovedja sat svetu staru priču, a general sluša i tronuto se smiješi... U ljepoj, raskošnoj okolini stenje pod teškim ropstvom podjarmljena zemlja, — pripovedja star sat. Stoljeća, prolaze i izmučeno se nijeno tijelo prekrilo ranama. Ali u gluhoj noći, dok neprijatelj spava, vape njena djeca žedno i požudno za osvetom, za slobodom... I gje, preko brda klisura i dolina prodru na prijed pobjednošću čete, a klicanje slavlja oni se uspavani Balkanom. Snažne se ruke ispružile prema potlačenoj zemlji i krepko su, junački raskinule teške verige...

General se osloni laktom o koljeno i prigne glavu. Njegova su ramena lako zadrihatala...

### O dogadjajima u Rusiji.

**Njemačka štampa.**

(Naročiti brojov „Beogradske Novine“).

Berlin, 17. marta.

,Berliner Tageblatt“ piše: Nemačka sumnje, da vodje pokreta prije svega žele odlučno produženje rata i da će zbog toga izbjegavati svako trvanje, koje bi moglo otežavati taj cilj.

„Germany“ veli: Ne smijemo prečekivati značaj revolucije za produženje rata. Unutrašnji ustanci je u najmanju ruku velika moralna slabost našeg protivnika. Da li se otud može očekivati i vojno slabljenje ruskog konzula, zavisiti od prilika, koje mi danas ni izdaleka ne možemo da syladamo. Zato ne treba da se odajemo optimizmu, već treba da budemo hladnokrvni.

U „Vossische Zeitung“ veći jedan znacaj ruskih prilika: Tek kad zapadna Evropa dozna, gdje se za sad Miljkov nalazi, tek tada se može očititi, kuda juri oštećeni državni brod ruski.

### Oprjeće vijesti.

Kb. London, 17. marta.

Reuterov ured javlja: U donjem domu izjavio je Bonar Law, da je od petrogradskog engleskog poslanika stigao broj, koji tvrdi, da predaja vijest o abdikaciji carevoj i postavljanju velikoga kneza Mihajla za regenta ne izgleda da je sa svim tačna. Ni jedno ni drugo nije se do sad zabilo, ma da je Izvršni odbor donio odluku u tom smislu. Dalje je izjavio Bonar Law, da je dobio broj, po kome kao da se ne zna, gdje se car za sad nalazi.

### Dalje vijesti o revoluciji.

Naročiti brojov „Beogradske Novine“.

Kopenhagen, 17. marta.

Do danas poslije podne ovdašnje rusko poslanstvo nije imalo nikakvih zvaničnih vijesti o onome, šta se upravo u Petrogradu događa. Nastoji se, da se prilike i njihov dalji razvitak mirno ocjenjuju.

Udara u oči, što se neprekidno ističe, da revolucija nije upravljena protiv cara. Izvršni odbor, koji je po mišljenju ovdašnjih Rusa sačuvan iz umjerihlih ljudi, drži se, kako izgleda, lozinke: car s narodom, narod s carem!

Parlamentarna revolucija nije iznadila ni jednog čovjeka, koji je bio u stvaru upućen. Tako večernji list „Nationaltidende“ donosi već i sliku revolucionarnog zapovjednika Petrograda, pukovnika Engelharda.

### Posljednji pokušaji za ugušivanje revolucije.

Naročiti brojov „Beogradske Novine“.

Zeneva, 17. marta.

Preko Milana se javlja iz Petrograda, da su zatvorene više škole u Petrogradu zbog revolucionarnog rovarenja. Posljednjih dana su vršena u Petrogradu apšenja i masama; po apšenu je 1500 do 2000 lica. U predgradima Petrograda mir se još nije vratio. Petrogradska policija uzela je pod svoju zaštitu sedam poslanika dumne.

### Prije revolucije.

Naročiti brojov „Beogradske Novine“.

Frankfurt, 17. marta.

Iz Zeneve se javlja: Posljednje vijesti o učutljivom položaju Rusije kako su uznenimili francusku štampu. Ona javlja, da se onoga dana, kad je duma držala svoju posljednju sjednicu, velika masa svijeta sakupila pred zgradom. Kad se saznao, da je duma primila predlog Miljkova, prema kome će mjesne vlasti po gradovima potpuno slobodno rukovoditi ishranu naroda, masa je odusjevljeno pozdravljala dumnu, pa je zatim posve mirno prolazila glavnim ulicama. Cio je dan prošao u miru. Sutra dan su industrijski radnici i svi zaposlenici na gradskim tramvajima napustili svoj rad. Vojska se morala upotrijebiti, da bi štrajkačima spriječila prelaz preko newskog mosta.

### Shvaćanje bečkih diplomatskih krugova.

Naročiti brojov „Beogradske Novine“.

Beč, 17. marta.

Po mišljenju ovdašnjih diplomatskih krugova abdikacija cara Nikole ne mijenja ni najmanje ocjenu koja se prema dosadanju vijestima, mogla donijeti o značaju ruske revolucije. Postupak carev, ako je potekao iz njegovih pobuda, može se smatrati kao izabrani srednji put između pokoravanja revolucije i borbe protiv nje.

O lještini velikog kneza Mihajla Aleksandrovića, koji je pozvan za regenta, može se samo toliko reći, da ne može nikakve političke boje i da nije osobito darovit. Njegovo pozivanje za regenta je vjerovatno poteklo od samog izvršnog odbora. Pošto je on, prema zakonu o naslijedstvu, najbliži punoljetni rodak, to i njegov poziv za regenta može imati samo taj značaj, da se za sada neće dirati u konferencijama sa njemačkim državnim kancelarom.

### Neutralna štampa o revoluciji.

Kb. Rotterdam, 17. marta.

„Nieuwe Courant“ piše: Prvi dani ruske revolucije su pobjedne ratničke stranke, te prema tome i sporazumi

zuma. Ali revolucija se rješko svršava u svojem prvom stepenu. Ni nova vlast ne može da odjednom iz kamena stvoriti hleb. List pokazuje teškoće, koje je nova vlast imala, dok je sa socijalistima došlo do nekog sporazuma. U novom su kabinetu — izuzevši skrajnju desnicu — zastupane sve ostale stranke. Skrajnja je ljevica mnogo doprinijela tome, da se masa zbog gladi podjari na ustanicu, te tako stvara danji položaj. Vlast je sad postavljena pred jednu novu zadaću, kako bi odstranila opasnost, koja joj s ove strane prijeti. Vrlo je velika mogućnost također, da dodje do raskola u vojsci. Kako dalje značenje ima abdikacija cara Nikole? Vrijeme će pokazati, dokle će umjereni elementi pridržati vlast u svojim rukama, te kako će jaka biti tendencija na lijevo i tendencija za jednu protivrevoluciju.

### Francuska štampa.

(Naročiti brojov „Beograd. Novina“).

Bern, 17. marta.

Francuska štampa žali, što zbog nepotpunih izvještaja ne može sebi da stvari tačnu sliku o karakteru događaja u Rusiji. Ali se ipak odaje vjerovanju, da su ti događaji nastali zato, što vlast nije valjano riješila pitanje o ishrani u Rusiji. Listovi misle, da je narod u potpunoj saglasnosti s dumom, gradskim upravama, zemstvima pa i samim carem energično ustao protiv birokracije i vlade, koja posljednja stoji pod uticajem birokracije. I narod i zakonodavna tijela i car su za slobodan razvitak i slobodognan program, dok vlast svim sredstvima pokušava, da se stavi izmedju naroda i cara, te da na taj način očuva svoju moć.

### Neograničeni podmornički rat.

Holandija i naoružani ratni brodovi.

Kb. London, 17. marta.

Reuterov ured javlja: U donjem domu je Hut uputio pitanje vlasti, da li se holandska vlast protivi ulasku engleskih trgovinskih brodova u holandsku pristaništa, ako je brod naoružan jednim topom protiv podmornica. Lord Cecil je odgovorio, da je to istina, ali je dodao, da engleska vlast vodi o tom predmetu pregovore sa holandskom vlastom.

### Francuske nagrade protiv podmornica.

Kb. Bern, 17. marta.

Po jednoj vijesti pariskog „Journal de Debats“ francuska vlast je zahtijevala kredit od dva milijuna francaka radi nagrade za svaki uhvaćeni ili uništeni njemački podmorski brod.

### Pristanište Newhaven zatvoreno.

Kb. Bern, 17. marta.

Prema vijestima, koje su ovamo prisjele, pristanište je Newhaven zatvoreno, izuzimajući za brodove, koji se nalaze u službi vlasti ili su dobili naročitu dozvolu.

### Borbe na zapadu.

O borbama posljednjih dana.

Kb. Berlin, 17. marta.

Wolffov ured javlja: Njemački položaji između Ancre i Oise na lazili su se danas poslije podne pod teškom topničkom vatrom. Rovovske đelove, koji su 13. o. m. izgubljeni, Njemiči su 14. o. m. ponovo zauzeli. Juče javljeni napadaj kod Armentiera-Boucquioa stao je Engleze teških žrtava. Pred njemačkim frontom kod Armentiera-Boucquioa prebrojano je 40 mrtvih, kod Boucquioa, samo pred odsjekom dviju pukova, bilo je 800 mrtvih. Napadaj kod Boucquioa, noću 14. o. m., izvršeni su u velikoj razmjeri. U Champaignu su Francuzi i dalje napadali na visove 116 i 185. Svi su se napadi slomili u našoj zapadnoj vatri.

U Mačedoniji, sjeverno od Bitolja, francuske čete, koje su bile spremne za napad, nijesu mogle ni izći iz rovova zbog uspiješnog djelovanja savezničke vatre. I na ostalim dijelovima fronta su svuda odbijeni francuski napadaji.

### Austro-Ugarska.

Državni kancelar u Beču.

Kb. Beč, 17. marta.

Njemački državni kancelar je danas prije podne bio u ministarstvu spoljnih poslova,

radom i skidanjem usjeva posti i da postaje sva slabija.

I najbolja njiva izradi se i oslabi, jer se skidanjem usjeva svake godine slab zemlja, te od vrlo plodne njive vremenom postane prava prijuša.

Zato zemlju treba popravljati, treba joj vracati ono, što s nje u usjevima skinemo. A to se čini dju brenjem. Jer u djubretu ima onih stvari, koje usjevima skidamo s njive.

Ovome se ne poklanja potrebna pažnja. Rijetko se njive djubre. A kad se to po gdje kad i čini, to se mahom nerazumno radi, te je od toga posla malo istinske koristi.

Mahom se grijesiti u prikupljanju djubreta. Nijeveći dio se rasturi i propade. A i ono, što se skupi, skuplja se tako nerazumno, da izvjetri i propadne baš ona prava snaga djubreta, ono što u istini hrani i čuva zemlju. A ostaje ono što je i sami isprano i istrošeno i čega se poslije malo koristi i kad se iznese na njivu.

Djubre se može kako valja prikupiti i dobro očuvati samo na naročito udešenim djubrištim.

U djubrištu se prikuplja i čuva djubre, izneseno iz stočnih staja, sve dok se ne iznese na njivu.

Zato svaki razum domaćin mora u blizini staja udesiti naročito djubrište, gdje će prikupljati i čuvati djubre.

Ali nije dovoljno samo imati djubrište. Jer ako djubrište nije udešeno kako valja i ako se s djubretom ne postupa razumno, poljoprivrednik opet nema od ovoga rada mnogo koristi. Jer niti skupi dovoljno djubret za svoje njive, niti opet očuva snažno djubre, — onako, kakvo je baš potrebno za njegovu već ispošćenu zemlju.

Učeni ljudi i razumni poljoprivrednici godinama i godinama su se mučili oko toga, kako valja urediti djubrište i kako se najbolje čuva i spremi djubre u djubrištu, i pronašli su dugim pogledima i radom, kako je najbolje i najkorisnije ovaj posao raditi.

Poljoprivrednici u Srbiji i kad se već odluče da prikupljaju djubre iz stočnih staja, obično nerazumno urade ovaj posao, te od prikupljenog djubreta nemaju velike koristi. Za vrijeme dokle ga skupe i iznesu na njivu, djubre se mahom toliko isru i izvjetri, da u njemu ostane vrlo malo baš onih materija, koje povećavaju plodnost zemlje i zbog kojih se djubre i iznosi na njive i livade.

Zato valja dobro paziti, da se te materije očuvaju u djubretu.

Najveća je šteta, kad se pusti, da iz djubreta oteče osoka (pištevina). Osoka je ono, što je najvažnije u djubretu, te djubre izgubi vrlo mnogo snage, kad nismo u stanju, da je u njemu zadržimo.

Osim toga, i za samo zdravlje naše celjadi od velike je štete, ako pustimo da osoka dopre i do same podzemne vode, te zagadi vodu u izvorima i bunarima, ili se kroz pukotine u zemlji slijije u bunar, i tako pomaže, da se vodom, koju pijemo ili upotrebljavamo za pranje, rašire neke bolesti, od kojih su mnoge i smrtonosne.

Zbog ovoga i valja naročitu pažnju obraćati tome, da se zadrži osoka u djubretu.

Da se ovo postigne valja u prvoj redu obratiti pažnju na staje, u kojima se stoka hrani i čuva, naročito na pod stočnih staja. Jer ako je pod takav, da propušta vodu, osoka će ponirati u zemlju i nećemo je moći da sačuvamo.

Ovoga radi staje za stoku valja da su patosane.

Neki patosu pod u stočnim stajama kamenom. A ovo nije dobro. Kad se pod izradi kao obična kaldrma, ne može se sprječiti poniranje osoke.

Bolje je pod patosati cigljama, i to u stajama za goveda i konje valja cigle namjestiti nasatice, a u stajama za svinje ploštinice. Ali prvo valja pod dobro nabiti pa tek onda metati cigle. Cigle valja malterom vezivati, ali tako, da gornje spojnice ostanu nešto prazne. Poslije ove prazne spojnice valja zalihti malterom od cementa i izravnati. Ovo, istina, staje nešto malo više, ali samo na ovaj način može se uspjeti, da se sprječi poniranje osoke.

Po podu se poslije prostire slama, da se osoka u ovu prostirku upije. Ali ako ova prostirka nije debela, neće upiti svu osoku. Zato treba na podu napraviti oluke, u koje će se osoka prikupljati.

Najbolje je i ove oluke praviti od betona (cementnog maltera).

Ovi oluci mogu biti otvoreni ili zatvoreni rešetkom.

Naš mil brat, naš mezmica

**Bogoljub - Boga Mihajlović**

(sin počv. prot. Svetozara) svršen maturant  
ispustio je svoju dušu u svijetu mladosti u 22. godini  
svoga života.

Obrenovac.

Odjedno učveljene sestre:

Ljubica Save Mićića trgovca; Darinka Nikole Nedeljkovića trgovca; Lepotasa Svetozara Miloševića na-  
menika; Desanka Gaje Matića upravnika pošte i  
ostala rodbina.

A. 2350

Naš neprežaljeni suprug, otac, zet i pašenog

**† DRAGUTIN - KARLO ANDJELKOVIĆ**

preminuo je 24. februara u 89. god. svoga života.

Vejljito smo zahvalni svima, koji nam se nadjoče na pomoći u njegovoj bolesti i koji nam svojim prisustvom ublažavaju teške bole za izgubljenim nam pokojnikom.

Kruševač, Denkmalstrasse, Nr. 19.

Ozaloženi: supruga Milenija - Lila, kćeri: Dara i Mica, sin Krsta, pastoran Vukašin Nikolić, surak Dušan Janković student, svaslike: Ruža Venturini, Stojan Pavlović i Aca Kostka, pašenzi: Jakov Venturini i Pavle Kostka kamenorezec, sa ostalom rođinom.

A. 2849

Teško ožalošćena porodica Majzner

javlja svojim rodjacima prijateljima i poz-

nancima da je njihov dragi i neprežaljeni

profesor

preminuo 11. ov. mjes. u 5 časova u jutru

poslije deseto-dnevног teškog bolovanja.

Marta, 1917. god.

u Beogradu.

29770

29775

tolikoj mjeri doživjeli. Mi čemo u zajednici sa našim saveznicima, svjesni svoga cilja nastaviti borbu.

Opasna igra.

Kb. Petrograd, 15. marta. (Ponoč).

(Reuterova vijest). U glavnom se gradu još uvijek ovdje-ondje čuje pucnjava, jer policija iz skrivenih položaja na tavanima kuća otvara vatru. Kad se na ulici sretne koji policajac, brzo s njime obračunaju. Posvuda se vidaju crvene vrpce, čak i na vršcima pušaka i kapama vojnika. Mornari i građani prolaze gradom u povorci. Na barjicama, koje masa nosi gradom stoji: **Sloboda, bratstvo i jednakost**. Dnevno se skuplja velika masa vojnika i gradjana pred tavriskom palatom. Iz množine čuju se apeli, da se treba žrtvovati za domovinu, no čuju se i tuže protiv dinastije i sveuču, što je u savezu sa starim režimom. U hodnicima dume leže vreće sa brašnom, te sanduci sa nabojima. Na ulazu stope stolovi sa ljeckarskim sredstvima i zavoјnim materijalom za pomoći ranjenicima. Za drugim stolom sjede djaci i vojnici, koji ispostavljaju listine o zalihamima.

Zatvoreni ministri.

Kb. London, 17. marta.

Reuterov ured javlja iz Petrograda: U petropavlovskoj su tvrdjavi interimirani: Knez Galijačin, Goremikin, bivši zapovjednik petrogradskih četa, te bivši ministri i generali Suhominov i Bjeljajev, dalje Protopopov, Segelsitov, Maklakov, Markov i Kurov. Ostala su lica, koja su zauzimala visoka mjesta, zarobljena te su privremeno zatvorena u zgradama dume. Ministar je pravosudja Seremsky izjavio pred predstavnicima radništva, da je on doduze stupio u provizornu vladu, no da ipak ostaje ono što je bio republikanac.

Potpresa vijesti o odrekuću Mihajlu Aleksandroviću.

Kb. New-York, 16. marta.

„Associated Press“ javlja iz Petrograda: Veliki se knez Mihajlo Aleksandrović u petak u 2 i po sata poslije podne takođe odrekao prijestola.

Mrtvaci po petrogradskim ulicama.

Kb. Stockholm, 17. marta.

„Aftonbladet“ javlja iz Petrograda: Po ulicama Petrograda leže gomile ustrijeljenih oružnika.

NOVI CAR.

Kb. Stockholm, 17. marta.

Švedska telegrafika agentura javlja iz Londona: Prema jednoj je petrogradskoj vijesti carević nasljednik Aleksej proglašen carem. Do punoljetnosti bi nasljedniku prijestola imao upravljati državom kao regent veliki knez Mihajlo Aleksandrovic.

Pitanje opskrbe glavnoga grada.

Zarobljena Protopopovljeva vojska.

Kb. Amsterdam, 17. marta.

„Times“ javlja iz Petrograda pod 15. ov. m. Grad je posvema miran; glavna je brigada novih vlasti podržala objavljanje novog zakona. Vlakovi su brašnom stižu redovito. Stanovništvo se u prkos svih teškoća prehranjuje. Gradovi su i sela brzojavo umoljeni, da podstreknu seljake na izvoz brašna i žita, kako ne bi vojska i stanovništvo glavnoga grada morali stradati.

Od četa, koje je Protopopov konsignirao u Petrogradu, da u začetku uguši svaki pokušaj prevrata, zarobljeno je 4000 ljudi. Ostali su se posakrivali.

CARSKI UKAZ O ABDIKACIJI.

Petrogradska brzovjesna agencija objelodanjuje ovaj carski manifest:

MI. PO MILOSTI BOŽJOJ NIKOLA II., IMPERATOR SVERISKI, CAR POLJSKI, KNAJZ FINLANDIJSKI, OBJAVLJUJEMO NAŠIM VJERNIM PODANICIMA: U danima velike borbe protiv spoljnog neprijatelja, koji već tri godine nastoji, da našu domovinu podjarmi, stavio nas je Bog u Iskušenje. Unutarnje teškoće prijete, da sudobno dojliju na konačni ispadak teškoga rata. Budućnost Rusije, čast naše vojske, sreća naroda i cijele domovine zahtijevaju, da se rat uz svagu cijenu vodi do pobjedognog svršetka. Grozni neprijatelj čini svoje zadnje napore, te nije više daleko čas, kada će ga naša hrabro vojska konačno nadvladati. U ovim za život Rusije odlučnim danima držimo za dužnost naše savjeti, da olakšamo našemu narodu uže ujedinjenje i organizaciju svih njegovih snaga, kako bi se ostvarila brza pobjeda. Stoga smo u sporazumu sa gospodarstvenom duhom pronašli za dobro, da se odrekne-

mo krune ruske države i položimo vrhovnu vlast. Budući da se nijesmo hteli rastati sa našim mnogoljubljenim domom, prenijeli smo pravo nasledja na našega brata velikog kneza Mihajla Aleksandrovića, kojeg kod nastupanja na prijesto blagoslovili. Mi našemo našem bratu, da vlast u potpunom saglasju sa narodnim predstavnicima, da na snazi uzdrži svu zakonsku uređenja, te da u ime mnogoljubljene domovine položi nepovredljiv zakletvu. Mi pozivamo sve prave sine dove mojne, da ispunje svoju svetu domovinsku dužnost, da u ovom teškom času poslušaju cara u ispunjavanju narodne dužnosti, te njemu i predstavnicima naroda budu od pomoći, kako bi mogli da ruski narod povedu na stazu sreće i slave. Bog neka čuva Rusiju!

PROKLAMACIJA NOVE VLADE.

Kb. Petrograd, 16. marta.

(Vijest „Vestnika“). Provizorna je vlada objelodanjuje ovu proklamaciju: Sugradjani! Privremeni izvršni odbor gospodarske dume, potpomognut garnizonom i stanovništvom glavnoga grada posvema je slomio štetni utjecaj stare vlade, tako da u ovaj čas može u svoje ruke preuzeti čvrstu organizaciju izvršne vlasti. U ovu svrhu imenjuje privremeni odbor slijedeće ministre nacionalnoga kabineta, čija ravnja javna politička djelatnost osigurava povjerenje zemlje. (Slijede imena ministara.) Nova vlada hoće svoju politiku da sagradi na ovim temeljnim principima: I. opština ne posredno ni pomicaju se za svu luku, koja su počinila krivična djela pojedini ili vjerske prirode, među njima takođe teroristička djela, vojne i tehničke revolucije i krivična djela protiv poljoprivrednih zakona. II. Sloboda misli, sloboda štampe, sloboda zborova i dogovora, kao što i pravo štrajka sa proširenjem toga prava i na vojničku luku unutar okvira, koji dozvoljavaju vojničke i tehničke granice. III. Odstranjenje svih ograničenja, koja se osnivaju na socijalnim vjerskim i nacionalnim razlozima. IV. Neposredno pripremanje svega, što je potrebno za saziv jednog ustavnog tijela, izabranog na temelju opštoga prava glasa, koje će urediti vlasti i prihvati ustav. V. Redarstvena će se institucija izmijeniti sa narodnom milicijom na čelu sa izabranim poglavarem, koja će biti podvrgnuta narodnim vlastima. VI. Oradski će se izbori vršiti na temelju opštoga prava glasa. VII. Cete, koje su sudjelovale u revoluciji, neće biti razoružane, nego konsignirane u Petrogradu. VIII. Odstranjenje svih odluka za vojnike odnosno socijalnih prava, koja imaju ostali gradjani, no pod uslovom stroge vojničke discipline u aktivnoj službi.

Privremena vlada polaže važnost na to, da naglaši, kako ona ne namjerava ratno stanje upotrijebiti za izlazak, da se gore navedene reforme odgodje.

PAŽNJA! NAJBOLJE PREZERVATIVNO SREDSTVO protiv epidemijalne bolesti (Cholera, tiphus itd.)

Jeste prirodno i čist KRONDORFER — SAUERBRUNN.

DJELUJE LIJEKOVITO, OSVJEZAVAJUĆI OKREPLJUJUĆI izvan dodatki vitem i šampanom.

Adresa: Krondorfer, Budapest, Zoltangasse 10.

Časnike menže mogu dobiti „KRONDORFER“ po ceni, koja je utvrđena od Vojnog Ministarstva, u stvarnosti Krondorfer, Budimpešta V, Zoltangasse 10. I u Beogradu kod časnika menže.

Preprodaja karata na dnevnoj blagajni Orfeuma „Hotel Opera“, Mađedonska ulica — od 9—12h prije podne i od 2—7h prije podne.

PRESTAVAZA ZA MOMČAD

Sjedala 1 K — 150 filira.

U veče 8h 30

## Mali Oglasi

PRIMAJU SE:  
Knez Mihajlova ulica 39.

## Ljekarska domać.

Dipl. Dentista  
Beograd

Kralj Milan ul. 57

specijalista za izradu i vještaču zuba u zlatu i u kaučku od 8 kruna na više sa trogodišnjom garantijom po njuškoj američkoj metodi. Vrši opravke i prepravke. Cene ujerenje. Prima od 8-12 i 2-6. 29203-1

## Kupovine i prodaje

Ugalj za loženje peći u manjim i većim kočnima može se dobiti Kralja Milana ulica br. 51. 29595-2

Kupujem upotrebljene i nove pištale mašine sa latinskim slovima. Za označu sistema i numere mašine molit „TAURUS“ P. MEISEL, Fürdő ut. 9, Budapest. 29760-2

„Beogradske Novine“ stare brojove od 15 decembra 1915. do 31. decembra 1916. kupuje ako su potpune i dobro očuvane. Weltkriegsbücher, Berlin, W. 25 Potsdamerstr. 121. 742-2

Staklo za prozore u svima dimenzijama debljina 1 1/3 m. m. pređe potpisani. Takođe i kupujem upotrebljene glikavice u manjim i većim količinama. Samuel D. Russo, Beograd, Carice Mitice ul. 16. 29771-3

## Numještenja.

Snažan služitelj za trgovinu, koji govori srpski i njemački primiće se odmah. Klijatnica Süd-Ost, Terazije, 738-3

Fotografskog pomoćnika vještog u poslu, koji posjeduje nešto gotovine, te koji bi bio voljan pristupiti kao kompagnon\* (drug) za otvaranje novog „Atelijera“ na kojem mjestu Hrvatske, Bosne ili Srbije, — gdje će biti najbolja zgoda, traži mladić covjek, u poslu vješt, koji posjeduje sve potrebne sprave (Apparate) u najfinijoj izradi, kao i prvo, razredne objektive. Cijenjene dopise možim pod Vjeran drug 1534, na zavod za oglašavanje K. Vranešević Zagreb, Bogovićeva ulica 7, III kat. A. 8350

Traži se jedna mladja ženska za sav kućevni posao javili se Balkanska ul. 18. I sprat desno. 29774-3

## Stanovi.

Traži se otmeniji stan, zuba, predobjele i kućnja sa namještajem ili bez namještaja, u Knjaz Mihailova ulici, Terazije, ili u blizini istih, za potrošicu od dvije osobe. Ponude slati na J. Karijo, Terazije 10. 29725-4

Oglase  
čitko  
pisati,  
jer se  
time  
izbjie-  
gavaju

## ŠTAMPARSKE

GRIJEŠKE



## OBJAVA.

Ovom se stavlja do sveopšteg znanja, da su nove sreće XXXVIII lutrije poslike rezultate po kontrolnom organu kr. ug. ministarstva finansija. — Predane krelektima na raspolaženje. Ovime se obrazuje red izvlačenja (izvlačenja), odobren po visokom ministarstvu finansija:

I. razred. Vučen e 13. i 14. aprila 1917.  
Ulog 12 Kruna.

1 à	K	60000
1 à		20000
1 à		10000
1 à		5000
3 à	2000	6000
5 à	1000	5000
8 à	500	4000
30 à	300	9000
100 à	100	10000
3350 à	40	134000
3500 zgod.		K 263000

Plan kr. ug.  
povlašćene (klasne) razredne  
**LUTRIJE.**  
TRIDESETOSMA LUTRIJA  
110.000 srećaka  
55.000 zgoditaka.II. razred. Vučenje 16. i 18. maja 1917.  
Ulog 20 Kruna.

1 à	K	70000
1 à		25000
1 à		10000
1 à		5000
3 à	3000	9000
5 à	2000	10000
8 à	1000	8000
20 à	500	10000
110 à	300	33000
4350 à	80	348000
4500 zgod.		K 528000

III. razred. Vučenje 13. i 14. junia 1917.  
Ulog 32 Kruna.IV. razred. Vučenje 11. i 12. jula 1917.  
Ulog 40 kruna.

1 à	K	90000
1 à		30000
1 à		20000
1 à		15000
3 à	10000	30000
5 à	5000	25000
8 à	2000	16000
10 à	1000	10000
120 à	500	60000
4850 à	170	824500
5000 zgod.		K 1,120.500

V. razred. Vučenje 14. i 16. augusta 1917.  
Ulog 32 krune.

1 à	K	100000
1 à		30000
1 à		20000
1 à		15000
3 à	10000	30000
5 à	5000	25000
8 à	2000	16000
10 à	1000	10000
120 à	500	60000
4850 à	170	824500
5000 zgod.		K 1,076.000

VI. razred. Vučenje od 12. septembra do 10. oktobra 1917.  
Ulog 24 Krune.

## U srećnom slučaju najveći zgoditak

**1,000.000**JEDAN  
MILIJUN  
KRUNA

1 nagrada premija	600000	K 600000
1 à	400000	400000
1 à	200000	200000
1 à	100000	100000
1 à	80000	80000
1 à	60000	60000
1 à	50000	50000
1 à	40000	40000
2 à	30 00	60000
2 à	25000	50000
4 à	20000	80000
5 à	15000	75000
25 à	10000	250000
50 à	5000	250000
405 à	2000	810000
760 à	1000	760000
1140 à	500	570000
30600 à	200	6,120000
33000 zgoditaka i nagrada		Kruna 10,555.000

## Ravnateljstvo kr. ug. povl. razredne lutrije

Tolnay. Hazay.

Upiti preprodavaoca radi nabave srećaka imadu se upraviti na ravnateljstvo kr. ug. povl. razredne lutrije, Budapest, (IV. Eskü-tér 5.).

## Živnostenská Banka u Pragu

Središnjica u Pragu.

Dionica glavnica K. 80.000.000.— Telefon br. 225, 3837 i dr.

Pričuve preko K. 25.000.000.—

Podružnice: Abbazia (postavala), Brno, Budjejovice, Fri- dek-Místek, Grado (postavala za vreme sezone kupatila), Igla, Karlsbad, Klatovy, Kolin, Königgrätz, Krakov, Lemberg, Mor.-Ostrava, Melník, Olomuc, Pardubice, Písek, Plzeň, Prostějov, Reichenberg, Tábor, Trst i Wien (Beč) i Herrengasse 12.

Bavi se: svim bankarskim poslovima, burzovnim naložima i industrijskim transakcijama, na pr. akreditivi, Safes-polozi, osiguranje srećaka (lozova) i dr.

Daje carinske i transport-veresije, rembourse.

Odjeljenje za robu: Komisijona prodaja i kupnja sirovog šećera, rafinate, melase i škroba.

Industrijalno i hipotekarno odjeljenje, odjeljenja za spirit, za željezo, odjeljenje za keramit, odjeljenje za lombart i t. d.

697

## Ekspozitura Englesko - Austrijske Banke u Beogradu

Saborna ulica broj 23.

bavi se svima bankar. poslovima i trgovinom svakovrsne robe. Vrši isplate iz Austro-Ugarske, savezničkih i neutralnih zemalja a tako isto i odande.

Salje novac ratnim zarobljenicima i interniranim po umerenim uslovima. — Prima uloge na štednju i menja novac kulantno. —

Kapital sa rezervama: 190.000.000 Kruna.


## Ekspozitura peštan.-ugar. Komercial-Banke

u Beogradu — Knez Mihajlova ulica 50.

## GLAVNA UPRAVA CES. I KR. MONOPOLA PETROLEJA I SPIRITUSA.

bavi se svima bankarskim poslovima, pošiljkama novaca iz Austro-Ugarske i za Austro-Ugarsku, savezničke i neutralne države. Specijalno odjeljenje za pošiljke novaca ratnim zarobljenicima i interniranim. Prima uloge i obavljaju menjanje novaca po nakulantnim dnevnim kurscima. Zasebno odjeljenje za robu za sve branje trgov. poslova.

## Osnovni kapital i rezerve 168.500.000 Kruna.




OBUĆA

muških ženskih i djetičnih

ima u lijepom izboru obućarska radnja

MILOSA SAVIĆA

KOLARČEVA UL. BR. 10. BEOGRAD. 736



## Riješenje.

Shodno propisu § 94. i 95. privila za nešportna djela ovimi se obrazuju od strane starateljstva c. i kr. okružnog suda u Gor. Milanovcu, da je Branislav Jelesjević inženjer iz Brusnice prije 3 godine u Beogradu preminuo a iza svoje smrti testamenat nije ostavio. Pa kako se ne zna, da li pokojni Branislav Jelesjević ima koga, koji bi zaostavše imanje njegovo mogao po zakonu da naslijedi, to isti sudija poziva ovim svakoga, koji bi po kakovom god osnovu polagao pravo naslijedstva na imanje smrloga, da se za godinu dana od dana ovog oglasa javi doljepodisanom sudiju i dokaze o svome pravu podnese, jer ako se do toga vrijeme ne javi, masa će se rasporediti prema imenu koji se za naslijednika javi i pravo